



**BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA,  
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA**

**BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA**

**INFORMACIONI LIST (PREDUGOVORNA FAZA)  
DUGOROČNI KREDITI SA SUDUŽNIKOM**

<p>1. Opšti uslovi</p>	<p>Punoljetna lica sa statusom rezidenta BiH Kreditno sposoban klijent ( samostalno ili sa ponuđenim sudužnikom, kreditno sposoban žirant), koji imaju uredan tekući CRK izvještaj • Komitent banke je fizičko lice koje ispunjava jedan od sljedećih uslova: 1. otvoren tekući račun sa redovnim prilivom zarade (penzije) preko istog minimum jedan mjesec 2. posjedovanje štednje u KM ili devizne štednje u protivvrjednosti 1.000,00 EUR u prethodna 3 mjeseca 3. otvoren tekući račun i ovjerenja potvrda od strane poslodavca da će sledeća zarada biti usmjerena na tekući račun. Ostali opšti uslovi definisani su Kreditnom politikom i Metodologijom za analizu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti fizičkih lica BPŠ a.d. Banja Luka</p>		
<p>1.1. Vrsta kredita</p>	<p>Dugoročni kredit sa sudužnikom</p>		
<p>1.2. Namjena kredita</p>	<p>Nenamjenski kredit</p>		
<p>1.3. Opis usluge</p>	<p>Namijenjen fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima, omogućava korisniku raspolaganje gotovinom i finansiranje njegovih različitih potreba. Isplaćuje se na transakcioni račun korisnika.</p>		
<p>2. Naziv i adresa sjedišta banke</p>	<p>Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka</p>		
<p>3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korišćenja</p>	<p>Maksimalan iznos dugoročnog kredita sa sudužnicima je 50.000,00 KM, penzioneri do 20.000,00 KM</p>		
	<p>Fizička lica kojima se može odobriti kredit su komitenti banke i ostali građani</p>		
	<p>Odobreni kredit se isplaćuje na transakcioni račun korisnika i sredstva mogu da se koriste odmah na način da se izvrši gotovinska isplata ili prenos bezgotovinskim nalogom u cjelokupnom odobrenom iznosu ili djelimično. Ostali detaljni uslovi korištenja koji se primjenjuju u kreditnom poslovanju sa fizičkim licima dati su u Opštim uslovima poslovanja Banke i pojedinačnim ugovorima o kreditu.</p>		
<p>4. Trajanje ugovora</p>	<p>rok otplate do 10 godina, penzioneri do 7 godina</p>		
<p>5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, period u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren</p>		<p>Ostali građani</p>	<p>Komitenti banke</p>
	<p>sa sudužnikom</p>	<p>6,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR +6,90%</p>	<p>5,90% fiksna prvu godinu, a nakon toga promjenjiva 6M EURIBOR +5,90%</p>
	<p>Ako je korisnik dobio kredit po uslovima za komitente ,a dođe do promjene njegovog statusa, korisnik je obavezan odmah obavijestiti banku kako bi se izvršila promjena uslova kredita.</p>		
	<p>Banka može izmijeniti neki od obaveznih elemenata ugovora o kreditu uz prethodnu pisanu saglasnost korisnika kredita, prije primjene te izmjene.</p>		
<p>Kamatna stopa se obračunava po proporcionalnom metodu 30/360.</p>			
<p>Kod kreditnih proizvoda kod kojih je kamatna stopa određena kao zbir referentne kamatne stope (EURIBOR) i marže, primjenjuje se dodatna odredba koja glasi: „U slučaju negativne vrijednosti referentne kamatne stope, banka će za obračun kamate primijeniti kamatnu stopu samo u visini marže. U slučaju rasta EURIBOR-a, maksimalna vrijednost koju će Banka primijeniti kod obračuna nominalne kamatne stope iznosi 12%.“</p>			

<p><b>6. Efektivna kamatna stopa (EKS)</b> i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (primjer za dugoročni kredit sa sudužnikom za postojećeg komitenta banke) * Na dan 26.12.2023. vrijednost 6M EURIBOR 3,895%</p>	Iznos kredita:	50.000,00 KM						
	Rok otplate:	120 mjeseci						
	Godišnja nominalna kamatna stopa :	5,90%						
	Iznos nominalne kamatne stope KM:	26.528,01 KM						
	Naknada Banke jednokratno (1,50 % od iznosa kredita ):	750,00 KM						
	Mesečni anuitet:	552.59 KM						
	Troškovi izdavanja mjenice jednokratno:	20,00 KM						
	Trošak naknade za vođenje kreditne partije mjesečno 2,00 KM	240,00 KM						
	Ukupan iznos kredita sa kamatom:	76.528,01 KM						
	Ukupan trošak u KM:	27.538,01 KM						
	Ukupan iznos (glavnica, kamata i troškovi):	77.538,01 KM						
Efektivna kamatna stopa:	9,83 %							
<p><b>EKS</b> je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou primjenom složenog kamatnog računa - obračun konformnom metodom, kalendarski broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.</p>								
<p><b>7. Iznos i broj rata kredita i periode u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)</b></p>	<p>Anuiteti dospijevaju mjesečno u zavisnosti od ugovorenog perioda (broja mjeseci) trajanja kredita.</p>							
<p><b>8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije, izuzev ako to otvaranjem računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korišćenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenje sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslove pod kojima se mogu mijenjati</b></p>	<p>Mjesečna naknada za održavanje tekućeg računa 2,50 KM, a za penzionere 1,00 KM Mjesečni naknada za vođenje kreditne partije je 2 KM.</p>							
	<p>Naknada za obradu kredita u % od iznosa odobrenog kredita (plaća se jednokratno u momentu isplate kredita iz vlastitih sredstava ili iz sredstava odobrenog kredita).</p>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Komitenti banke</th> <th>Ostali građani</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sa sudužnicima</td> <td>1.50% (min 50,00 KM)</td> <td>2.20% (min 50,00 KM)</td> </tr> </tbody> </table>		Komitenti banke	Ostali građani	sa sudužnicima	1.50% (min 50,00 KM)	2.20% (min 50,00 KM)
		Komitenti banke	Ostali građani					
sa sudužnicima	1.50% (min 50,00 KM)	2.20% (min 50,00 KM)						
<p>Naknada za mjenicu jednokratno: 5,00 KM; Naknada za polisu osiguranja (jednokratno): u skladu sa tarifama osiguravajuće kuće.</p>								
<p>Naknade se ugovaraju kao promjenjive, pri čemu je period promjene jednom godišnje i to na osnovu stope rasta potrošačkih cijena u prethodnoj godini.</p>								
<p><b>9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora</b></p>	<p>-</p>							
<p><b>10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima</b></p>	<p>Korisnik je obavezan da zaključi ugovor o transakcionom računu na koji čemu se isplatiti odobrena kreditna sredstva.</p>							
<p><b>11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza</b></p>	<p>Ukoliko Korisnik svoje obaveze po odobrenom kreditu ne bude izmirivao u roku, odnosno u skladu sa anuitetnim planom, banka će mjesečno obračunavati zakonsku zateznu kamatu na dospjele neizmirene obaveze. Zatezna kamatna stopa je 10% na godišnjem nivou i prilagođava se shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate FBiH. Obračun zatezne kamate se vrši po metodi po kojoj se obračunava redovna kamatna stopa.</p>							
<p><b>12. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza</b></p>	<p>Za sve dospjele neplaćene obaveze Banka dostavlja pisano obavještenje korisniku. Banka će Korisniku i Sudužniku, u slučaju nesipunjenja obaveza, proslijediti opomenu prije isteka 30-og dana od dana nastanka kašnjenja. Nakon toga Banka će redovne opomene dostavljati Korisniku i Sudužniku jednom mjesečno do slanja opomene pred utuženje (90. dan kontinuiranog kašnjenja), odnosno pokretanja sudskog postupka. Slanje opomena za neuredne dužnike u FBiH je bez naknade. U slučaju da korisnik ne izmiruje svoje obaveze, banka ima pravo da aktivira instrumente obezbjeđenja.</p>							
<p><b>13. Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja</b></p>	<p>U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti, banka i klijent ugovaraju instrumente obezbjeđenja kredita kao i osiguranje kredita (sudužnik, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana). U slučaju da je sudužnik instrument obezbjeđenja obaveza korisnika prema banci, isti je odgovoran za obaveze kao i glavni dužnik, ima izjednačene obaveze sa obavezama glavnog dužnika, ima pravo regresa prema glavnom dužniku, te potpisuje ugovor o kreditu. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.</p>							
	<p>Redoslijed aktivacije instrumenata obezbjeđenja: administrativna zabrana dužnika, administrativna zabrana sudužnika, mjenice, polisa osiguranja. Ugovorne strane su saglasne da Banka u slučaju naplate potraživanja može instrumente obezbjeđenja iskoristiti i istovremeno.</p>							

<p>14. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova u vezi s tim</p>	<p>Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Kod ugovora o kreditu koji je osiguran hipotekom i kod ugovora kod kojih je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, korisnik može odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo koristiti kredit. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri da odustane od ugovora obavijesti banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. U slučaju odustanka od ugovora, korisnik je dužan odmah a najkasnije u roku 30 dana od dana slanja obavještenja vratiti banci glavnici i kamatu iz osnovnog posla za vrijeme korištenja kredita.</p> <p>Banka nema pravo na druge naknade osim vraćanja glavnice i kamate iz osnovnog posla za vrijeme korištenja kredita i troškova nastalih kod nadležnih organa.</p> <p>U slučaju odustanaka korisnika od ugovora o kreditu obezbjeđenog hipotekom i kod ugovora kod kojih je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, banka ima pravo na naknadu svih stvarnih troškova nastalih zaključenjem ugovora sa čim je dužna da upozna korisnika prije zaključenja ugovora.</p>
<p>15. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina te naknade</p>	<p>Korisnik ima pravo u bilo kom momentu vratiti kredit, u potpunosti ili djelimično, prije roka određenog za vraćanje, pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja ugovora, ali je dužan o namjeri prijevremene otplate kredita unaprijed obavijestiti banku u ugovorenom roku.</p> <p>U slučaju prijevremene otplate kredita, korisnik je dužan banci platiti naknadu za prijevremenu otplatu kredita, važeću na dan prijevremene otplate kredita i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– u slučaju da je preostali period otplate kredita <math>\geq 1</math> godine u visini od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje,</li> <li>– u slučaju da je preostali period otplate kredita <math>\leq 1</math> godine u visini od 0,50% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.</li> </ul> <p>Banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom, pod uslovom da se prijevremena otplata vrši u periodu tokom kojeg se primjenjuje fiksna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promjenljiva kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM.</p> <p>Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi klijent platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.</p> <p>Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu ako je otplata izvršena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate kredita, ako se otplata vrši tokom perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti i u slučaju dozvoljenog prekoračenja.</p>
<p>16. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka</p>	<p>Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka kao što je Centralni registar kredita (CRK).</p>
<p>17. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu</p>	<p>Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora o kreditu radi razmatranja izvan prostorija banke.</p>
<p>18. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u informacionom listu</p>	<p>Uslovi iz ovog informacionog lista važe do njihove izmjene. Svaka izmjena informativnog lista biće objavljena u poslovnim prostorijama Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Banja Luka i na internet stranici <a href="http://www.bpsbl.com">www.bpsbl.com</a>. Ponuda data u pregovaračkoj fazi se smatra važećom 5 dana od dana uručenja korisniku.</p>
<p>19. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita</p>	<p>Kod ove kreditne linije Banka ne uzima novčani depozit kao uslov za odobravanje kredita, tj. kao instrument obezbjeđenja po kreditu.</p>